

MANYALO



#UnityinAction

Maaforikaborwa a le mantsi ba bone matshelo a bone, botsalano jwa bone le mekgwa ya setso ya bone e angwa mo go sa siamang ke leroborobo la COVID-19. Le fa thaelo ya go tsenye tirisong melawanatsamaiso e ata jaaka meento e simolola go abiwa, go botlhokwa gore dikaedi di latelwe kwa dikopanong tsa botsalano le tsa balelapa gore go runya go gongwe go efogwe.


Dula o thantse, rwala mmaseke, ikobele sekgala sa katologano le go dirisa sephepafatsitlosotwatsi ka metlha.



Dula o thantse



Rwala mmaseke



Ikobele sekgala sa katologano



Dirisa
sephepafatsitlosotwatsi go
phepafatsa diatla kgapetsa

www.solidarityfund.co.za

Go latela Disenthara tsa Taolo le Thibelo ya Malwetse go tshola mongwe le mongwe a babalesegile kwa manyalong le go itumelela di le dintsi mo meletlong go tshwanetse ga akaretsa maano a a latelang :



- Akanya ka lefelo la go tsaya dinepe la kwa ntle, le le nang le sekgala sa katologano. Fa o tlhopha lefelo le le sa dirisiweng ke batho ba le bantsi, o ka nna wa anamisa moletlo wa lenyalo kwa ntle, ikobele ditlhokego tsa sekgala sa katologano le go tlhama segopotso se se gaisang.



- Efoga diteišene tsa dijo tse di tletseng gotlhe le tsa go itsholela.
- Neelana ka dijo tse di setseng di tshotswe le tse di phuthetsweng, ka ntlha ya fa seno se tshola mongwe le mongwe a babalesegile.



- Rotloetsa baeng go dula go latela ditlhophha sa 'selegae'. Se se kaya gore batho ba amana le bao ba gantsi ba kopanang le bone ka metlha. Se se fokotsa kgonagalo ya gore mogare o aname.
- Ka go baya batho go latela ditlhophha tsa selegae le go netefatsa gore sekgala sa katologano se a latelwa mo ditafoleng tsotlhe go netefatsa pabalesego.



- Netefatsa gore sephepafatsitlosotwatsi sa diatla se teng kwa matsenelong a mafelo a ditiragalo le kwa tafoleng ya dimpho gore batho ba kgone go thibela kanamo ya mogare e e ka nnang mo diphuthelwaneng le dimpho tse dingwe.



- Tshola dijo kwa ditafoleng le go nna le mafelo a go dijo gaufi le baeng gore batho ba seke ba kgobokana gaufi le diteišene tsa dijo.



- Akanya ka go nna le lefelo la ditshwantsho le le laolwang ke moitseanape gore batho ba kgone go tsaya ditshwantsho.



- Mo logatong la gore o nne le bara moo bathong ba le bantsi ba kgobokanang teng, loga maano le go nna le dino tse di kgethegileng le tsa boitumediso tse di abiwang kwa ditafoleng.

Netefatsa gore dikaedi tse di amanang le bogolo jwa meletlo ya lenyalo di a latelwa.

- Akaretsa bagolo ka go letla go lebelatse moletlo mo mafaratlhatlheng go na le ka tlhamalalo.
- Efoga mafelo a a tswalegileng moo go kgonagalang .